

U skladu sa Zakonom o radu FBiH ("Službene novine F BiH" broj 47/99) i članom 69. , 70. i 71. Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača NS/FS BiH ("Službeni glasnik NS/FS BiH", juli 2012. godine), kao ugovorne strane zaključili su dana \_\_\_\_\_, godine u \_\_\_\_\_

## **U G O V O R O R A D U** (IGRAČA PROFESIONALACA)

između

**FK/NK** \_\_\_\_\_, sa sjedištem u ul. \_\_\_\_\_ br. \_\_, koga zastupa ovlašteno lice kluba \_\_\_\_\_ ( u daljem tekstu : **KLUB**)

i

\_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_, ul. \_\_\_\_\_ br. \_\_, **JMBG** \_\_\_\_\_  
(u daljem tekstu: **IGRAČ**)

### **Član 1.**

Ovaj Ugovor je zaključen na period **od** \_\_\_\_\_ **do** \_\_\_\_\_ godine čime se ujedno zasniva i radni odnos igrača na vremenski period na koji je Ugovor potpisan.

### **Član 2.**

Od dana potpisivanja ugovora teku međusobna prava, obaveze i odgovornosti iz radnog odnosa između kluba i igrača.

### **Član 3.**

Opšta prava i obaveze Kluba i igrača određuje se prema Pravilniku kluba sa kojim je igrač potpisao Ugovor.

### **Član 4.**

#### **Obaveza kluba prema igraču:**

1. osiguranje radne/sportske opreme, sportskih terena, objekata i stručnog kadra;
2. osiguranje troškova puta, boravka i smještaja za takmičenje ili u vezi sa takmičenjem;
3. osiguran igraču svih prava iz radnog odnosa u skladu sa zakonima države BiH i entitetskim zakonima uz plaćanje svih propisanih obaveza i doprinosa prema igraču;
4. plaćanje troškova za liječenje sportskih povreda zadobijenih u vršenju radne/sportske djelatnosti;
5. osiguranje sredstava za pohvale, priznanja i sportske trofeje za ostvareni sportski uspjeh;
6. osiguranje igrača protiv povreda na radu, bolesti, invaliditeta i smrti;
7. dopuštenje i omogućavanje igraču učestvovanja na treninzima, pripremama i nastupima u reprezentaciji BiH ukoliko je pozvan, ili u nacionalnoj reprezentaciji za koju igrač nastupa.

### **Član 5.**

#### **Obaveza igrača prema klubu:**

1. redovno učestvovanje i uredno izvršavanje zadataka na svim treninzima i takmičenjima kluba;
2. izvršavanje svih radnih naloga trenera i drugih opunomoćnenih stručnih osoba u klubu za obavljanju radne/sportske aktivnosti;
3. savjesno i potpuno zalaganje za postizanje rezultata i uspjeha kluba;
4. prihvatanje Pravila nogometne igre, statuta, pravilnika i odluka kluba, NS FBiH, NS/FS BiH, FIFA-e i UEFA-e;
5. neodložno javljanje ovlaštenom ljekaru kluba u slučaju povrede ili druge vrste oboljenja;

6. učestvovanje na svim javnim priredbama, promocijama, emisijama radija i televizije, a radi doprinosa u aktivnostima Kluba;
7. da u istupima za javne medije ne daje izjave koje se odnose na unutrašnje odnose kluba, a naročito o taktici, treningu i slično;
8. ponašanje u privatnom i javnom životu na način koji ne šteti ugledu kluba i nogometu u cjelini;
9. učestvuje na treninzima, pripremama i nastupima reprezentacije NS BiH ukoliko je pozvan, odnosno u drugoj nacionalnoj reprezentaciji za koju nastupa;
10. sportsko ponašanje prema svim učesnicima u takmičenju i prihvatanje sudijskih odluka.

#### **Član 6.**

Ugovor igrača neamatera se može zaključiti najmanje na 1 (jednu) godinu dana, a najviše na 5 (pet) godina. Za igrače do navršениh 18 (osamnaest) godina života Ugovor može biti zaključen najviše na period do 3 (tri) godine.

Ugovor mora biti potpisan od obje ugovorne strane, stupa na snagu danom verifikacije u nadležnom savezu.

#### **Član 7.**

Igrač ima pravo na plaćeni godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu, nakon 6 (šest) mjeseci neprekidnog rada tj. nastupa za klub sa kojim ima potpisani Ugovor. Godišnji odmor igrača će biti usklađen sa terminima nastupa kluba u zvaničnim takmičenjima u organizaciji NS/FS BiH, NS FBiH, FS RS, UEFA-e i FIFA-e, a prema Pravilniku kluba. Plaćeni godišnji odmor igrača ne može biti manji od 18 (osamnaest) radnih dana.

#### **Član 8.**

Igraču pripada pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24 (dvadesetčetiri) sata neprekidno. Ukoliko klub igra utakmicu u vrijeme kada igrač ima pravo na dan svog sedmičnog odmora, klub će u dogovoru sa igračem i prema slobodnom terminu osigurati neki drugi dan za korištenje.

#### **Član 9.**

Ugovorena primanja ličnog dohotka u bruto iznosu za igrača iznose \_\_\_\_\_ **KM.**

Primanja iz stava 1. ovog člana mogu se povećavati ili smanjivati u zavisnosti od rezultata kluba i u skladu sa Pravilnikom kluba.

Klub plaća poreze i doprinose na primanja igrača.

#### **Član 10.**

##### **Igrač može ostvariti pravo na sljedeće naknade:**

- naknada za potpis ugovora u visini od: \_\_\_\_\_ KM;
- naknada za osvojene bodove u takmičenju u visini od: \_\_\_\_\_ KM;
- naknada za ostvaren plasman u KUP-u BiH u visini od: \_\_\_\_\_ KM;
- naknada za plasman u međunarodna takmičenja u visini od: \_\_\_\_\_ KM;
- naknade za korištenje stana odobrena u visini od: \_\_\_\_\_ KM;
- naknada za korištenje automobila odobrena u visini od: \_\_\_\_\_ KM;

kao i sve ostale naknade predviđene pravilnikom kluba.

Sve naknade trebaju biti definisane klupskim pravilnikom i izražene u bruto iznosu. Naknade koje su utvrđene klupskim pravilnikom i prema kojima se određuje novčani iznosi, moraju biti sadržane u svim navedenim stavkama ovog člana Ugovora.

#### **Član 11.**

Prilikom isplate primanja služba finansija kluba dužan je igraču uručiti pismeni obračun primanja.

**Isplata primanja igrača nije javna.**

#### **Član 12.**

Primanja koja sadržavaju i ostvarene naknade prema klupskom pravilniku, isplaćuju se na mjesečnoj osnovi za svaki mjesec, igraču koji izvršavao svoje obaveze predviđene ovim Ugovorom.

#### **Član 13.**

Do otkaza ovog Ugovora može doći samo na osnovu zakonom utvrđenih pravovaljanih razloga.

Ugovor može biti raskinut samo u slučaju opravdanih razloga, sportskih razloga predviđenih klupskim pravilnikom, ali bez da igrač ima posljedice disciplinskog karaktera.

Ugovor ne može biti raskinut za vrijeme trajanja takmičarske sezone.

Jednostranim raskidom Ugovora štetne posljedice snosi strana koja je raskinula Ugovor.

Ugovor se ne može raskinuti kada je igrač na medicinskoj rehabilitaciji, tj. kada je izvan takmičarskog procesa, a povreda zbog koje je spriječen nastala je radnim/sportskim aktivnostima.

Ako postoje razlozi za raskid ovog ugovora, a ugovorne strane ne mogu da se postignu dogovor, raskid istog odobrava Komisija za status igrača nadležnog registracionog Saveza u prvom stepenu.

Prema žalbi u drugom stepenu za igrače Premijer lige NS/FS BiH rješava Komitet za status i transfer igrača NS/FS BiH. Za ostale igrače nadležne su Komisije za status igrača NS FBiH i FS RS.

#### **Član 14.**

Klub je obavezan sve odluke o pojedinačnim pravima i obavezama igrača dostaviti u pisanom obliku lično ili na prijavljenu kućnu adresu.

#### **Član 15.**

Za sve izmjene i dopune ovog Ugovora neophodna je pismena forma. Izmjene i dopune ovog Ugovora su dozvoljene izričito u slučaju neophodne promjene utvrđenih i definisanih elemenata ličnih primanja i novčanih naknada iz člana 9. i 10. ovog Ugovora.

Sve pismene izmjene i dopune ovog Ugovora postaju sastavni dijelovi istog, pod uslovom da su verifikovane u nadležnom Savezu.

Ugovor stupa na snagu danom verifikacije u nadležnom registracionom Savezu.

#### **Član 16.**

Na prava i obaveze ugovornih strana koja nisu uređena ovim ugovorom primjenjuju se odredbe važećeg klupskog Pravilnika i pozitivnih zakonskih propisa Bosne i Hercegovine.

#### **Član 17.**

Ugovor, aneksi ugovora i sve izmjene i dopune osnovnog ugovora primjenjuju se danom verifikacije istih u NS FBiH.

#### **Član 18.**

Ovaj ugovor o radu zaključen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih Nogometni savez Federacije Bosne i Hercegovine zadržava 1 (jedan) primjerak, nadležni registracioni savez zadržava 1 (jedan) primjerak, klub zadržava 1 (jedan) primjerak i igrač zadržava 1(jedan) primjerak.

**ZA KLUB**

**IGRAČ**

br.  
datum:

**RODITELJ/STARATELJ**

Da su ovaj ugovor br. \_\_\_\_\_ od dana \_\_\_\_\_ u \_\_\_\_\_ potpisali ovlašteno lice kluba i igrač, tvrdi i ovjerava :

**PREDSTAVNIK  
NADLEŽNOG REGISTRACIONOG SAVEZA**

**PREDSTAVNIK  
NOGOMETNOG SAVEZA FEDERACIJE BiH**